عیماد ئەحمەد

دوو گفتوگۆی ڕۆژنامەوانی

سلێمانی ـ گەڕەكی سەرچنار ـ 121
كۆڵانی ـ 44 ، ژ. خانوو ـ 1

www.hoshiari.org
govarynovin@yahoo.com

ناوی كتێب: عیماد ئەحمەد

دوو گفتوگۆی ڕۆژنامەوانی

تایپ: لیزان سامی، نیاز جەلال

چاپی: یەكەم ـ ساڵی 2009

نەخشەسازو دیزاینی بەرگ: ئەمیرە عومەر

چاپخانە: دەزگای چاپ و پەخشی حەمدی

تیراژ : (2000) دانە

ژمارەی سپاردن: (1654) ی ساڵی 2009 ی وەزارەتی ڕۆشنبیری

زنجیرە : (206)

لەبڵاوكراوەكانی مەكتەبی بیروهۆشیاری (ی. ن. ك)

پێشەکی

بڵاوکردنەوەی ئەم دوو گفتوگۆیە، کە چەند رۆژێك لەمەوپێش لەگەڵ بەڕێز کاك عیماد ئەحمەد کراون، گرنگی خۆی هەیە، نەك لەبەر هەڵمەتی هەڵبژاردن، بەڵکو ناوەڕۆکی هەردوو گفتوگۆکە تیشك دەخەنە سەر شێوەی پروپاگەندەی هەڵبژاردن‌و ئەو راستیانەی بەشی زۆری کۆمەلانی خەڵك ئاگاداری نیین‌و بەرگوێیان نەکەوتووە.

بڵاوکردنەوەی ئەم دوو گفتوگۆیە بەشدارییەکی سادەی (م. ب. ه)ی (ی. ن. ك) لەهەڵمەتی گەیاندنی راستی بەکۆمەلانی خەڵك، بەهیوای نەشاردنەوەی راستیە زەق‌و زۆپەکان، لەبن حەملەی تاریککردنەوەو شێواندنی داتاو رووداوو پرۆژەکان، کە تەنیا خزمەت بە ناراستی‌و زیان گەیاندن دەکات!

ئێمە هەردوو گفتوگۆکە بەبێ دەستکاری وەکو خۆی بڵاودەکەینەوە، هەرچەند دەزانین، لەهەندێ شوێندا وشە، یان رستە پەڕیوە، یان دەربڕین‌و داڕشتنەکە مەبەستی بەوردی نەپێکاوە.

سەرجەمی دەورو کارەکانی کاك عیماد لەم قۆناغەدا پێویستی بە لێدوان‌و لەسەر نووسین هەیە، ئێمە لەبەر بارودۆخی ئێستای خەبات، حەز دەکەین ئەو پرۆژەیە بۆ داهاتووی نزیك بمێنێتەوە.

مەکتەبی بیروهۆشیاری

لیستی كوردستانی یەكەم و چاكسازی دووەم دەبێت*

دەربارەی پرۆسەی هەڵبژاردن و ئەنجامی هەڵبژاردنەكان و ئەو دەنگانەی پێشبینی دەكرێت هەریەك لەلیستی كوردستانی و گۆڕان و چاكسازیی بەدەستیبهێنن، هەروەها ئەو وادەو بەڵێنانەی حكومەت لەهەڵمەتی هەڵبژاردندا دەیدات بە هاوڵاتیان، ئاوێنە ئەم چاوپێكەوتنەی لەگەڵ جێگری سەرۆكی حكومەت عیماد ئەحمەد دا سازكرد.

ئاوێنە: لەچەند رۆژی رابردودا لەهەولێر سەردانی بنكەی لیستە بەشداربووەكانی هەڵبژاردنت كرد، هۆكەی چیبوو؟

عیماد ئەحمەد: من وەك جێگری سەرۆكی حكومەت رۆژی یەكشەممە سەردانی بنكەكانی لیستی چاكسازیی و

* ئەم بابەتە وەرگیراوە لە رۆژنامەی ئاوێنە، ژمارە (181) ، لە رۆژی 14-7-2009 دا بڵاوكراوەتەوە.

خزمەتگوزاریی و لیستی گۆڕان و توركمان و هەروەها لیستی كوردستانیم لەهەولێر كرد، بۆ ئەوەی لەنزیكەوە ئاگامان لێیانبێت. هەروەها بۆ ئەوە چووین كە پێیان بڵێین ئێمە وەك حكومەت بێلایەنین، پێویستە ئەو پرۆسەیە بەهێمنی و ئارامی بەڕێوەبچێت و ململانێش لەسەر ئەوە بێت، كە چ لایەنێك دەتوانێت بەرنامەیەكی باش پێشكەش بكات.

هەروەها بۆ ئەوە چووین ئەگەر داواكارییەكیان هەبێت گوێیان لێبگرین و سەرجەممان كار بۆ ئەوە بكەین لەناوخۆمان یەكتری قبوڵ بكەین و گوێ لەیەكتری بگرین، چونكە ئێمە بەیەكەوە جوانین، بۆ ئەوەی سبەینێش لەپەرلەمان پێكەوە یەكتر قبوڵ بكەین و لەسەر بەرژەوەندییەكانی گەلەكەمان هەمووان هاوبەش بین. بە كورتی ئێمە دەمانەوێت كەشێكی باش بۆ هەڵبژاردن بخوڵقێنین، بەو ئامانجەی ئەم هەڵبژاردنەش سەركەوتنێكی تر بێت و بیخەینە سەر سەركەوتنەكانی تری گەلەكەمان.

ئاوێنە: تۆ لەو باوەڕەدایت دەزگا ئەمنییەكان و هێزەكانی ناوخۆ دەتوانن بێلایەنی خۆیان لەپرۆسەی هەڵبژاردندا بپارێزن و كۆمەكی لیستی كوردستانی نەكەن؟

عیماد ئەحمەد: ئێوە دەزانن کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عیراق سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکان دەکاتو کۆمەڵێك یاسای داناوە. لەسەر ئاستی کوردستان وەزیری ناوخۆ سەرپەرشتی باری ئەمنی دەکات، لەپارێزگاکانیش لیژنەی ئەمنی دروستکران، پارێزەرەکان سەرۆکایەتیان دەکەن، پۆلیسو هێزەکانی ناوخۆو ئاسایش هەریەك بەپێی بڕیارو ڕێنومایییەکان بەکارەکانی خۆیان هەڵدەسن، بەڵام ئەوان دەست لەهەڵبژاردنەکان وەرنادەن، ئەوان فەزایەکی هێمنو ئارام بۆ ئەنجامدانی پرۆسەکە بەقەرار دەکەن بۆ ئەوەی هاوڵاتیان لەهەلومەرجێکی سروشتیدا روو لەدەنگدان بکەن.

ئاوێنە: ئەگەر تەماشایەکی هەڵمەتی هەڵبژاردن بکەین، دەبینین هەولێرو دهۆك هەر دەڵێیت هەڵبژاردنیشی تێدا ناکرێت، بەڕای تۆ هۆی ئەمە چییە، لەسلێمانی ڕۆژی حەشرەو لەوێ کشو مات؟

عیماد ئەحمەد: لەهەولێرو دهۆکیش هەڵمەتی هەڵبژاردن هەیە، بەڵام شێوازەکەی جیاوازە، هەروەها

سروشتی شوێنەکەو شێوەی کێبەڕکێکە جیاوازە، چونکە مەڵبەندی ململانێکە کە لەنێوان لیستی کوردستانیو گۆڕاندایە، لەناو شاری سلێمانیدایە، چونکە زۆربەی بەرپرسانی لیستی گۆڕان لەو شارەدان، ئەو حاڵەتی لێکترازانو لێکجیابوونەوەیە وایکردووە، کە کێبڕکێکە لەسلێمانی توندتر بێت.

ئاوێنە: ئەمە تاچەند بەندە بەوەی فەزای سلێمانی دیموکراسیترە لەهەولێرو زۆر زیاتریش لەدهۆكو ئیشکردن بۆ پڕوپاگەندەی هەڵبژاردن لەم دوو شارە زەحمەتەو گرانترە؟

عیمان ئەحمەد: ڕەنگە ئەمە تەفسیری ئێوە بێت، خۆتان دەزانن ئەو ڕۆژنامە ئەهلییانە کە دەوری ئۆپۆزسیۆن دەبینن، زیاتر لەسلێمانی وجودیان هەیە، ئەو ڕۆژنامانە دەوریان هەیە لەوروژاندنی مەسەلەکانو لەتیژکردنی ناکۆکییەکانو هاندانی خەڵك، ڕاستە ڕۆژنامەکانی ئێوە دەگاتە هەردوو پارێزگاکەی تر، بەڵام کاریگەرییەکەی زیاتر لەسەر سلێمانییە. هەولێر پایتەختەو خسوسیەتی خۆی هەیە، دهۆك سروشتێکی تری هەیە، جۆری خەڵکەکەو لایەنە سیاسییەکانو

ململانێکانیشیان جیاوازە. ئێوە خۆتان دەتوانن ئەو حوکمە بدەنو ئەو بارە هەڵسەنگێنن.

ئاوێنە: دەنگوباسی ئەوەیە بۆ سازدانی راپرسی پسپۆڕی دەرەوەتان هێناوە، بەپێی ئەو راپرسییانە لیستی کوردستانیو لیستی گۆڕانو لیستی چاکسازیی چەند کورسی دەهێنن؟

عیماد ئەحمەد: لیستی کوردستانی یەکەم دەبێت لەهێنانی دەنگەکاندا، پاشان لیستی چاکسازییو پاشان لیستی گۆڕان دێت.

ئاوێنە: هەست دەکرێت هەڵمەتی هەڵبژاردنی لیستی کوردستانی لەڕووی خەرجییەوە پارەیەکی زۆری تێچووە، ئەو بودجەیەی دانراوە بۆ ئەو هەڵمەتە چەندە؟

عیماد ئەحمەد: ئێمە وەك حکومەت هیچ پارەیەکمان تەرخان نەکردووە بۆ لیستی کوردستانی، ئەوە لەبودجەی حیزبیی خۆیان دایانناوە. من پەیوەندیم بەو مەسەلەیەوە نییە، لیستی کوردستانی بۆ ئەو مەسەلەیە لیژنەیەکی باڵای هەیە.

ئاوێنە: لەهەڵمەتی هەڵبژاردنی لیستی کوردستانیی لەهەولێرو دهۆك سەرباری ئەوەی کزە، پۆستەری لیستی کوردستانییو وێنەی د. بەرهەم ساڵح زۆر بەکەمی دەبینرێت، کەچی لەسلێمانی ئێوە بەشێوەیەکی بێشومار پڕوپاگەندە بۆ بارزانی دەکەنو وێنەیتان لەگشت شوێنێك هەڵواسیوە، هۆکەی چییە؟ هەست ناکەن ئێوە لەپڕوپاگەندەشدا جیاوازییەکتان هەیە؟

عیماد ئەحمەد: ئێمە دوو حیزبی جیاوازین جیاوازییەکانی خۆمان نەشاردۆتەوە، بەڵام رێککەوتوین بۆ یەك لیست بۆ پەرلەمانو بۆیەك کاندید بۆ سەرۆك کاربکەین. هەریەکەشمان بەشێوازی خۆی کاردەکات. ئێمە لەسەرەوە بۆ ئەمە کاردەکەین، رەنگە هەموو بنکە حیزبییەکان وانەبن، بەڵام کارکردنمان پێکەوەو ئەو رۆڵەی جەنابی مام جەلال دەیگێڕێت لەپڕوپاگەندەکردندا بۆ کاك مەسعود بارزانی وەك کاندیدی لیستی کوردستانی بۆ سەرۆکی هەرێم، دەورێکی گەلێك گرنگی بینیوە لەکاری هاوبەشو گوڕێکی داوە بە هەڵمەتەکە لەناو لایەنگرانیو پارتیو یەکێتیدا. ئەم کارکردنە بەیەکەوە زەمینەیەکی باشی خوڵقاندووە بۆ

ئەوەی هەردوو حیزبی سەرەکی ئەم قۆناغە هەستیارەی گەلەکەمان پێکەوە تێپەڕێنین‌و ئەم کاروانە بگەیەنینە جێگەیەکی باشتر‌و پێشکەوتوتر، وردە وردە جیاوازییەکان روو لەکەمبوونەوە دەکەن‌و بابەتە هاوبەشەکان زاڵتر دەبن.

ئاوێنە: لەو کاتەوەی تۆ بوویتە جێگری سەرۆکی حکومەت‌و لەو کاتەشەوە کە هەڵمەتی هەڵبژاردن دەستیپێکردووە، دنیایەك بەڵێنی ئاوەدانکردنەوەو دروستکردنی نەخۆشخانەو قوتابخانە....هتد. دراوە بەخەڵك، ئایا ئەمە چەندیان تێدەچێت، ئایا دوای هەڵبژاردن پابەند دەبن بەم بەڵێنانەوە؟

عیماد ئەحمەد: یەکەم، زەمەن دەریدەخات چەند پابەندین پێیەوە، دووەم، ئێمە بەڵێن‌و وادەی خەیاڵمان نەداوە بەخەڵك بەپێی ئەو بەرنامەیەی دانراوە، بەپێی ئەو بودجەیەی دانراوە ئەو بەرنامەیەی هەیە، جێبەجێی دەکەین. بۆ نموونە بۆ وشکە ساڵی ئێمە بڕیارمان داوە ئەم کێشەیە چارەسەربکەین. کێشەی کارەبا دەمێکە کارمان تێداکردووە بەرەو چارەسەر دەچێت. بۆ مەسەلەی خزمەتگوزاری نەخۆشخانەو

قوتابخانەو ڕێگاوبان پلانمان هەیەو کاری بۆ دەکەین، قیرتاوی ڕێگەو بانەکانمان کردووەو خەریکین، خانوی چەندان گەڕەکمان تاپۆ کردووە، چ بەڵێنێك هەیە خەیاڵییەو جێبەجێمان نەکردووە؟

ئاوێنە: خەڵك دەڵێن لەتاپۆکردنی خانوو زەوییەکاندا حکومەت هانی کاری نایاسایی دەدات، خەڵکەکە دەڵێن دەچین خانو بە تەجاوز دروستدەکەین‌و دوای چوارساڵ لەسەرمان تاپۆ دەکەن؟

عیماد ئەحمەد: ئەوانەی تاپۆکراون، زۆریان مێژوویەکی درێژیان هەیە، وەك خانوی شێخان کە لەساڵی حەفتاکانی سەدەی رابردووە ماوەتەوە. گەڕەکی ئەلبانی بەکرەجۆ کە ئەویش هی ساڵی حەفتاکانە. یان ئەو خانوانەی لەسەر بڕیاری 986 دروستمان کردووە تاپۆی ئەکەین... هتد. هەروەها خەریکی تاپۆکردنی ناوچەی پیشەسازیی کۆن‌و سەرقاڵی چارەسەرکردنی شوقەکانی قلیاسانین، ئەمانەش هەمووی لەقازانجی خەڵکی زەحمەتکێش‌و هەژاری ئەم شارەدایە. هاوکات هەر تەجاوزێك لەمڕۆدا کراون‌و تازەن، روخاندوومانە، ئەوانەی تاپۆکراون هەموویان کۆنن.

ئاوێنە: بەو پێیەی تۆ لەکابینەکانی حکومەتدا وەزیر یان جێگری سەرۆك وەزیران بوویت، ئایا کابینەی نوێی حکومەت دەبێت چەند وەزیر بێت؟

عیماد ئەحمەد: پێموابێت نابێت لە 21 وەزیر تێپەڕبکات. ئێمەی لیستی کوردستانی بەرنامەمان هەیە تەقلیسی وەزارەتو تەرشیقی حکومەت بکەین، بۆ ئەوەی حکومەتێکی کاراتر دروستبکەین، ئەمەش بەندە بەو هاوپەیمانێتییەی دوای هەڵبژاردن دروستدەکرێت.

ئاوێنە: ئێوە لەبەرنامەی لیستی کوردستانیدا ئاماژە بۆ پێکهێنانی لیژنەی نەزاهەو پەیڕەوکردنی شەفافیەتی دارایی دەکەن، ئایا پابەند دەبن پێوەی یان هەر بۆ پڕۆپاگەندەی هەڵبژاردنە؟

ئایا هەر لەناو سەرکردایەتی لیستی کوردستانیدا کێشەی بۆ دروست ناکرێت، چونکە رایەك هەیە دەڵێن ئەگەر شەفافیەت پەیڕەو بکرێت، ئەوا رەنگە یەکەمجار کەسانێك بگرێتەوە کە خۆیان بەرپرسی باڵای حیزبەکانن؟

عیماد ئەحمەد: پێش هەڵمەتی هەڵبژاردن لەسەرۆکایەتی هەرێم، لەدانیشتنی دوو قۆڵی باس لەمە کراوە قسە لەگەڵ پەرلەمانیش کراوە لیژنەی نەزاهە دروستبکرێتو یاساکەی بۆ دەربکرێت، هەتا باس لەدیاریکردنی ناوەکانیش دەکرا، کە تیایاندا بوو پارتیو یەکێتی نەبوون. پێش دوو ساڵ لەمەوبەر قسەمان کردووە، بەڵام یاساکەی دەرنەچووەو لەخولی ئایندەدا دەیکەین.

ئاوێنە: لەم هەڵمەتی هەڵبژاردنەدا لەلایەن هەردوو حیزبەکەوە ئەو بۆچوونە تۆخ بووەتەوە کە تۆمەت دەخاتە پاڵ میدیای ئەهلیو بە ئۆپۆزسیۆنو بەو میدیایە ناوی دەبات کە ململانێکان توندتر دەکاتەوە؟ بۆ ئەمە وەك دیاردەیەکی دیموکراتی تەماشا ناکەن؟

عیماد ئەحمەد: من بەدیاردەیەکی باشی دەزانم هەتا هەڵەش بکات، لاش بدات من بەدیاردەیەکی تەندروستی دەزانمو سەروەرییەکە بۆ دەسەڵات، بەتایبەتی یەکێتیو پارتی. ئەمانن کە خەڵکیان فێرکردووە کە ببنە ئۆپۆزسیۆنو رای جیاواز دروستبکەنو یەکتر قبوڵ

بکەین. زۆرجار بەرامبەر سەرکردایەتی حیزبو یەکێتی ناهەقی کراوە، بەسنگ فراوانییەوە قبوڵمان کردووە.

هەروەها ئێوە چۆن گلەیتان لەئەدای حکومەتو یەکێتیو پارتی هەیە، ئێمەش گلەییمان لەئەدای ئێوە هەیە. بەڵام ئێمە ئێوە رەتناکەینەوە، پێمانخۆشە دەورتان هەیە، هیواداریین کاری هەموانیش لەخزمەتی ئەزمونی دیموکراتی کوردستاندا بێت.

ئۆپۆزسیۆن سوودو زیانیشی هەیە، سوودی ئەوەیە کە هەموومان کەوتوینەتە خۆمان ئیشی باش بکەین*

عیماد ئەحمەد، جێگری سەرۆك وەزیرانی هەرێمی کوردستان خۆی بە میراتگری جێگری پێشوو دەزانێتو لەو بڕوایەدایە، حکومەت بەردەوام پێویستی بە گۆڕانکارییو چاکسازیی هەیە. جێگری سەرۆکی حکومەت لەچاوپێکەوتنێکی ڕۆژنامەدا تیشکدەخاتە سەر ئەو گەرموگوڕییەی لەبانگەشەی هەڵبژاردن لەسلێمانی هەیەو دەڵێت: ئەوەی لەسلێمانی هەیە، زیاتر لەناو یەکێتیدا روویداوەو قورسایی یەکێتیش زیاتر لەسلێمانییە، ئەم رەوتەش کە دروستبووە زیاتر لەچوارچێوەی ئەم ناوچەیەدایە، بۆ ئەوەش لیستی گۆڕان دەستپێشخەرە نەك ئێمە. هەروەك ئەوە رەتدەکاتەوە کە خەڵك لەسەر بیروڕای

---

* وەر گیراوە لە رۆژنامەی رۆژنامە ، ژمارە (513) ، رۆژی 16-7-2009 بلاوکراوەتەوە.

جیاواز لەحوکمەت دەرکرابێتو دەڵێت: لەحکومەت یەك کارمەند لەسەر بیروباوەڕی جیاواز، لەسەر لیستی گۆڕان دەرکرابێت لەتۆ زیاتر دیفاعی لێدەکەم، بەڵام لەپۆستێك کە پۆستی منو یەکێتی بێتو لەشوێنێك بێتو ئیش بۆ حکومەت نەکات لەو پۆستە لایدەبەم کاتێك وەزارەتی تەشکیل دەکرێت هەر کەسێك خەڵکی خۆی لەو وەزارەتە دادەنێت، ئەگەر یەکێتی نەبێت من لەو پۆستە دانانرێم.

رۆژنامە: دواى ئەوەی بویت بەجێگری سەرۆکی حکومەت لەسەر چ پلانێك ئیشت کردووە؟

ـ بەپێی ئەو پلانەی کە پێشتر هەمان بووە، حکومەت لەکابینەی پێنجەمدا بەرنامەو پلانی خۆی هەبووە، لەچوارچێوەی وەزارەتەکەی خۆم (ئاوەدانکردنەوە) کارم کردووە، کە هاتمە ئەم پۆستە لەگەڵ کاك نێچیرڤان چی هەبووە وەك پێویست جێبەجێمانکردووە، هەوڵمداوە ئەگەر چاکسازییەك بکرێت جێبەجێی بکەن، دژایەتی گەندەڵی بکەین، خەڵکی شیاو لەشوێنی شیاو دانێین، ئەو پرۆژانەی کە پێویستی بە هاوکاری بووە هاوکاری بکەین، هەندێك پرۆژەی خزمەتگوزاریی کە ئێستا لەئارادایە جێبەجێی بکەین. هەوڵبدەین رۆتین کەمبکەینەوە، ئەمانە هەمووی هەوڵدانن، لەم ماوە کورتەدا ناتوانیت

بڵێیت کودەتایەك لەسیستمی ئیدارییدا دەکەم، زیاتر مەیدانی بووینو سەردانی خەڵکمان کردووەو گوێمان لەخەڵك گرتووە، لەگەڵ چینو توێژەکاندا دانیشتووینو بۆ گلەییو گازندەکانیان چیمان پێکرابێت لەداواکاریەکانیان جێبەجێمانکردووە، ئەوەشی پێویستی کردبێت بە بڕیارێکی بە کۆمەڵ داومانەو لەگەڵ کاك نێچیرڤانیش تێگەیشتنێکی باش هەیە لەنێوانماندا.

ڕۆژنامە: ئێوارەی ڕۆژی 2/25 کە مەکتەبی سیاسی یەکێتی کردیانیتە جێگری سەرۆکی حکومەت، لە چاوپێکەوتنێکی ڕۆژنامەدا وتت تائێستا هیچ پلانێکی کارکردنم نییە، بە دیاریکراویی پلانی خۆت بۆ ئەم ماوەیە چی بووە؟

- زیاتر بە پیر داواکاریی خەڵکەوە چووم، زیاتر خەڵكو گەڕەکەکە هەژارەکانم بەسەرکردۆتەوە، بەشەخسی خۆم ویستوومە کێشەی ئەوانە چارەسەر بکەین.

ڕۆژنامە: هیچ کێشەیەکتان چارەسەرکردووە؟

- بەڵێ.

ڕۆژنامە : وەك چی؟

- وەك کێشەی وشکەساڵی کە ئێستا هەیە.

ڕۆژنامە : چۆن چارەسەرتانکردووە؟

— میزانییەمان بۆ داناوەو قایمقامو بەڕێوەبەری ناحیەو شارەوانیمان ڕاسپاردووەو بە ملیۆنان دینار خەرجکراوە بۆ ئەوەی تەنکەر بکڕدرێتو بەکرێ بگیرێتو بیری ئیرتیوازی لێبدرێت.

ڕۆژنامە : ئەمە پلانی شەخسی خۆت بووە یان هی حکومەت؟

- نا، پلانی حکومەت بووە، من بەشێکم لەحکومەت، چونکە ناتوانیت وەك تاك پلان دانێیت، دەبێت لەچوارچێوەی حکومەتدا داراییم مسۆگەر بکەم، بۆ پلانی من دەبێت کاك نێچیر ڕازی بێتو ئەو وەزارەتەی کە ئیشەکەی بۆ دەکەم موافەقەت بکات، کارمەندەکانی ئیشوکارەکانی بکەن، بەلام من وەکو شەخسی خۆم کارمکردووە بۆ ئەوەی پرۆژەکان زیندوو بکەینەوەو

خێرا جێبەجێیان بکەین، مەیدانییەن شوێنەکان بە چاوی خۆمان ببینینو گرفتەکان بزانین، دەستبەجێ چارەسەری بکەین، کادیرەکانمان فێربکەین کە بڕیار لەبەرژەوەندیی گشتی بدەن.

ئێمە گرفتێکمان هەیە کە سەرچاوەی بڕیار یان زۆرو بۆرە یان دەترسێت بڕیار بدات، زیاتر وەك مەبدەئی خۆم لەسەر ئەو بەرنامەیە رۆیشتووین، کە پێشتر هەبووە، بەڵام خێراترو کاراترو مەیدانیتر.

رۆژنامە: هەر ئەو ئێوارەیە بوویتە جێگری سەرۆکی حکومەت وتت یەکێك لەکارەکانی من دانانی کەسی شیاوە لەشوێنی شیاو، ئەوانەش کە لەشوێنی شیاو نین لایان دەبەین، ئێستاش هەمان قسەت دووبارە کردووە، دوای پێنج مانگ لەدەستبەکاربوونت، چیت لەو قسانە جێبەجێکردووە؟

ـ خەڵکی زۆرمان لاداوە....

رۆژنامە: ئەوانە هیچیان کەسی شیاو نەبوون؟

ـ ناتوانم حاڵەتەکان روون بکەمەوە، ئێمە ئەوەمان بە بەرژەوەندی زانیوە، ئاڵوگۆڕمان لەشوێنەکان کردووە،

خۆم ئەوەم بە باش زانیوە، هەندێك ئاڵوگۆڕ لەهەندێك دامەزراوەدا بکەین، هەندێك دەموچاو بگۆڕین. ناشتوانم بەو پێنج مانگە بزانم چاکمکردووە یان خراپ.

رۆژنامە: کەواتە ئەو ئاڵوگۆڕکردنە لەسەر بنچینەی قەناعەتی تۆبووە، نەك لێکۆڵینەوەو دیراسەکردن؟

ــ نا.... پێشتر هەبووە، دیراسەکراوە، ئێستا دەرکەوتووە کە لەهەندێك شوێن خەڵکێك هەبێت دەستکاری بکەین، نزیکەی 20ـ30 پۆست گۆڕدراوە.

رۆژنامە: کەواتە بە بڕوای ئێوە ئەو کەسانە خەڵکی شیاو نەبوون لە شوێنەکانیاندا؟

ــ هەندێکیان ماوەیەکی زۆر بوو لەو شوێنانە مابوونەوە.

رۆژنامە: واتە پیر بووبوون؟

ــ پیرنەبوون، بەڵام دەتوانین لەشوێنی دیکە بەکاریانبهێنین. لەوانەیە هەندێکیان سەرکەوتوو نەبووبن لەبوارەکەیاندا، لەوانەشە هەندێکیان

لەشوێنێکی دیکە ڕۆڵێکی زیاتریان بینیبێت، هەندێکیشیان لێپرسینەوەیان لەگەڵدا کراوە.

ڕۆژنامە: ئەو گۆڕانکارییانە پێویستن، بەڵام چاودێران لەو بڕوایەدان گۆڕینی سیستم پێویستە نەك دەموچاوەکان ئەی بۆ ئەوە چیتان کردووە؟

ـ ئەو مەبدەئە ڕاستە، دەبێت گۆڕان (نەك گۆڕانەکەی ئێوە، گۆڕانی ئێمە) لەسیستمەکەدا بکرێت، دەبێت هەندێك یاسا هەموار بکرێت، هەندێك لەنیزامی وەزارەتەکان دەستکاری بکرێت، دەبێت هەندێك ڕێنمایی دەستکاری بکەین، هەندێك تەشکیلەی وەزارەتەکان لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران دەستکاری بکەین، دەبێت حکومەت بچووك بکەینەوەو تەرشیقی بکەین.

بەشێکی دیکەی عەقڵییەتەکان بگۆڕین، ئەو سیستەمو ڕۆتینەی کە جاران هەبووە دەبێت ئێمە گۆڕانکاری تێدا بکەین، ئێمە لەرێگەی ڕێکخراوی پی دەبلیوسی ئەمریکی کە لەگەڵیان دانیشتووینو داتای خۆیان لایەو بەشی یەکەمیان تەواوکردووەو بەشی دووەمیش بەرنامەیەك دادەنێین بۆ گۆڕینی ئەم سیستمەی لەکوردستان هەیەو قۆناغی سێیەم دەیخەینە بواری جێبەجێکردنەوە.

قۆناغی یەك، کۆکردنەوەی زانیارییە، قۆناغی دووەم دانانی بەرنامەیە، نەخشەی ڕێگا، قۆناغی سێیەم جێبەجێکردنەکەیەتی.

ڕۆژنامە: واتە کوردستان پێویستی بەگۆڕانە؟

ـ ئێمە ناوی دەنێین گەشەکردنو چاکسازی، ئەوەی ئێوە لای خۆتانەوە کردووتانە شتێکی ڕاستە، ئێمە دەبێت لەپەرلەماندا بەیەکەوە دانیشینو یاساکان دەستکاری بکەین، شان بەشانی ئەوە خەڵکی شیاویش پێویستە.

ڕۆژنامە: دەکرێت ئەو چاکسازییانە بکرێن، لە کاتێکدا زۆربەی یاساکان لەلایەن یەکێتیو پارتییەوە دانراون؟

ـ زۆرربەی یاساکان هی سەردەمی حکومەتەکانی دیکەی عێراقن، ئەو یاسایانەی ئێمە ئیشی پێدەکەین یاسای عێراقە.

ڕۆژنامە: واتا پێویستیان بە گۆڕین نییە؟

ـ هەندێکیان پێویستیان بە گۆڕانەو پەرلەمان کردوونی، بەڵام زۆریان ماوە ئەوانەی ئێمە دەبێت

هەمواریان بکەین، هەمووی لەحکومەتی عێراقەوە بۆمان ماوەتەوە، ناکرێت ئێمە لەسفرەوە دەستپێبکەینەوە.

ئەگەر بڵێیت بە ئارەزووی خۆم شتەکە دەگۆڕم بەس بەدەم خۆشە. ئەگەر بیخەیتە بواری جێبەجێکردنەوە زۆری دەوێت، هیوادارین بیگۆڕین ئێمە پێمان خۆشە لەکابینەی شەشەم خەڵکی زۆر بێنو بەشداری لەحکومەتو پەرلەماندا بکەن، بائەوەی دەیەوێت بیخاتە بواری پراکتیکەوەو بیگۆڕێت.

رۆژنامە: باسی گۆڕانکاریت کرد لەکابینەی حکومەت چی وایکرد بکەوێتە ئەم چەند مانگەی تەمەنی حکومەتەوە؟

- پێشتریش کردوومانە.

رۆژنامە: بەڵام بەم چرشییەی ئێستا نا...

ـــ من لەناو وەزارەتەکەی خۆم (وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە) زۆربەی بەرپرسەکانم گۆڕیوە، شێوازی ئیشکردنی ناو وەزارەتەکەم گۆڕیوە بەڵام کە هاتوومەتە ئەم پۆستە ئیشم لەسەر کردووە بۆ نموونە یەکێك لەوانە راپۆرتەکانی دیوانی چاودێرییە لیژنەیەکم بۆ

پێکهێناوەو 73٪ی راپۆرتەکانم جێبەجێکردووە، لەم رۆژانەدا دیوانی چاودێری دەستخۆشی لەئێمە کردووە، دەستخۆشی لەکاك فاروق جەمیل کردووە کە سەرۆکی ئەو لیژنەیەیە ئێمە لەسەرووی 1 ملیار دینارەوە هێناومانەتەوە خەزێنەی حکومەت، زۆر خەڵکمان محاسەبەکردووەو زۆر دۆسیەمان داخستووە.

رۆژنامە: پێشتر بۆ نەکراوە؟

- لەو برادەرەی پێش من بپرسە بۆ نەیکردووە. هەر کەسێك شێوازی خۆی هەیە.

رۆژنامە: کەواتە پێشتر حکومەتێکی چالاکتان نەبووە لە لێپرسینەوەدا؟

- ئێمە دەڵێین میراتگری ئەو حکومەتەین، باشبووە شەریکین، خراپ بووە شەریکین.

رۆژنامە: پێشتر باست لەچوونە ناو خەڵك کرد، بەڵام پێتاندەوترێت ئەمە بۆ خاڵیکردنەوەی تورەیی خەڵکە،

بۆیە جۆرێك لەبێسیقەیی بە بەلێنەكانت دروستبووە بۆچی؟

ـ ئەوەی ئێمە كردوومانە مەیدانییەن جێبەجێمان كردووە، بۆ نموونە یەكێك لەو حاڵەتانە كەوتوومانە ئەو خانووانە تاپۆ دەكەین، كردوومانە ئێستا لیژنەمان دروستكردووەو شەوانە ئیش دەكەن.

رۆژنامە: بەڵام ئەمە هەڵمەتی هەڵبژاردن نییە؟

ـ نا، ئەگەر دوای ئەوە نەبوو گلەیی بكەن، خەڵك جاران ڤیرتاوی جادەكانی بەشەو بینیوە، ئەگەر دوای ئەوە نەكرا، گلەیی بكەن. ئێمە ئێستا مەسەلەی كارەبامان چارەسەركردووەو پێشتر ئیشمان بۆ كردووە، كێشەی وشكەساڵیی چارەسەری دەكەین. شتەكان بۆ گشت خەڵكە، نەهاتووین بزانین كێ یەكێتیو پارتییە، ئەمە لەبەرژەوەندی گشتی نییە؟

رۆژنامە: ئەی بۆ راكێشانی هەستو سۆزی دەنگدەر نییە؟

ـ ئەی ئەمە حەرامە، یەعنی خەڵك وڵاتو حكومەتەكەی خۆش بوێت یان رقی لێی بێت.

رۆژنامە: بەڵام بە پلان یان بێ پلان؟

ـ كێشەیەك هەبووەو بە پلان چارەسەرمان كردووە. ئێوە پێتان خۆشە نییە حكومەت ئیشی باش بكات. بۆ دەیخەنە ڤاڵبی گومانەوە؟

رۆژنامە: بێگومان پێمان خۆشە، بەڵام ئەمە گومانی خەڵكە، هی ئێمە نییە؟

ـ نەوەڵڵا هی خەڵك نییە، گومانی ئێوەیە، تۆ ئەگەر دەكەس ببینیت، من هەزار كەس دەبینم، تۆ ئەگەر لەشوێنێك دانیشتوویت، من زیاتر لەخەڵكەوە نزیكم، خەڵك بەرژەوەندیی خۆی دەوێت، تۆ دەبێت بزانیت چۆن بەرژەوەندییەكەی دێنیتە دی، تۆ لەدیدێكی سیاسییەوە تەحلیلی ئەمە دەكەیت، ئەوە تۆیت.

رۆژنامە : ئێمە وەك رۆژنامەنووس قسەدەكەین، بەڵام پێمان وایە رۆژنامەنووس زیاتر لەناوخەڵكدایەو نزیكە لەخەڵكەوە وەك لەبەرپرسان........

ــ تۆ رۆژنامەنووسێكی سەربەخۆنیت، بۆ رەوتێك ئیش دەكەیت.

رۆژنامە : لەو بڕوایەدایت، رۆژنامەنووسی سەربەخۆ كێیە؟

ـ بۆ نموونە ئاوێنەو هاوڵاتیو لڤین سەربەخۆن.

رۆژنامە : كەواتە تۆ ئەو گومانانە دەرەوێنیتەوە كە دەڵێن سەربەخۆ نین؟

ـ من ناڵێم بەرەهایی سەربەخۆن، بەڵام بە بەراورد لەگەڵ ئێوەدا، ئەوان لەئێوە سەربەخۆ ترن.

رۆژنامە : ئەوە بۆچوونی بەرێزتانە، ئێوە لەلایەن هەردوو حیزبە دەسەڵاتدارەكەو حكومەتەوە لەماوەی دوو مانگدا بەڵێنی پێنج ترلیۆن دینارتان داوە، ئەمە بە پلانەو وەزارەتی پلاندانان ئاگادارییەتی؟

ــ من ئەوانە نازانم، لەو رۆژەوە كە هاتوومو بەڵێنمداوەو كارمكردووە، ئەو بەڵێنانەی كە داومن، میزانییەی هەیە، یان جێبەجێكراون یان جێبەجێیان دەكەین. هەندێكی بە هەماهەنگی نێوان وەزارەتی پلاندانانو وەزارەتی ئابووری، هەندێكی هەماهەنگی نێوان منو وەزارەتی دارایی، هەندێكیان منو وەزارەتەكان.

رۆژنامە : كەواتە ئێوە بەڵێنی دروستدەدەن، كە ئەو پرۆژانە لەداهاتوودا جێبەجێبكەن؟

ـ ئەوەی كە بڕیارمانداوە، ئەگەر نەكرا، گلەیی بكەن، ئێمە نەمان وتووە، ئێستا مانگی دەستكرد بەرەو ئاسمان هەڵدەدەین، وتوومانە جادەكان ڤیرتاو دەكەین، ئێستا خەریكینو وتومانە كارەبا چاك دەكەین، ئەوە ئەمرۆ هاتە بواری جێبەجێكردنو پرۆژەی 250و 750 میگاواتیمان كردەوە.

رۆژنامە : ئەمانە بەڵێنی پێشترن، مەبەستم لەو بەڵێنانەیە كە ئێستا دەیدەن؟

- وەك چی؟ بۆ نموونە وتوومانە تاپۆ دەكەین ئەوە دەستمانپێكردووە، وتوومانە خەڵك تەعیندەكەین، بەپێی میلاكات خەڵكانمان تەعینكردووە، وتومانە كەرەسەتەی نەخۆشخانەكان دابیندەكەین، دابینمانكردووە، چی ماوە وتومانە ئەمساڵ 200 ملیۆن دۆلارمان داناوە بۆ گەرمیان، ئەوە دەستمانپێكردووە.

رۆژنامە: ئەی شكستی پرۆژەكان؟

- هەیە راستە، پرۆژە هەیە شكستیهێناوە، وا ئێستا سەرگەرمی چارەسەركردنین، بۆ نمونە نەخۆشخانەی 400 قەرەوێڵەییەكە، خۆ ئینكاری ناكەین، بۆ نمونە هەندێك پرۆژەی دیكە هەن كراون، بۆ نمونە تونێلی پێشرەو لە ئەزمڕ.

رۆژنامە: لەماوەی 17 ساڵی حوكمڕانی حكومەتی هەرێمدا، تا ئێستا گلەیی لەكەمیی پرۆژەكان دەكرێن، حكومەتیش باسی كۆمەڵێك دەستكەوت دەكات، بۆ نمونە كارەبا، كەچی كەرتی تایبەت جێبەجێی كردووەو هاوڵاتییان پارەی كارەبا دەدەن.

- بۆچی هێنانی كەرتی تایبەت هێزە یان لاوازییە؟ چۆن توانیومانە كەرتی تایبەت رازی بكەین بێتە كوردستانو بە ملیارەها دۆلار خەرج بكات، بۆ ئەوەی شەریك بێت لە ئیدارەكەمان، دوبەی وا پێشكەوتووە، لە وڵاتان وایە، حەقوایە دەستخۆشی لە حكومەت بكرێت، كە زەمینەیەكی وای دروستكردووە كەرتی تایبەتی هێناوەو خستویەتیە گەڕ.

رۆژنامە: ئەمە جێی دەستخۆشییە، بەڵام زەویو سوتەمەنیو شتی دیكەی بۆ دابیندەكات، بۆ حكومەت نەیكردووە، لەكاتێكدا ساڵانە بودجەیەكی زۆر لەوەزارەتەكان دەگەڕێتەوە؟

- نا وانییە، ئێمە تا ئێستا عەجزمان لە میزانییە هەیە، تا ئێستا هیچ ساڵێك نییە میزانییەكە خەرج نەكرابێت.

رۆژنامە: بەڵام نرخ زیاد دەكات، بۆچی؟

- بۆ هەر وەحدەیەك كارەبا، حكومەت بە 130 دینار دەیكڕێت، ئێمە 18 دینار لەخەڵك وەردەگرین، ئێمە لیژنەمان دروستكردووە لەوەزارەتەكانی كارەبا، ئابووری، كشتوكاڵ، گشتوگوزار، پیشەسازیو ژووری بازرگانی، كە

بێن دانیشین. ئێمە چەند خەرجدەکەین‌و چەند پارە دەدەین بە وەبەرهێنان‌و چەند کارمەندمان هەیە، وەحدەیەك چەند دەکەوێت‌و چەند پارە لە هاولاتییان وەردەگرین، ئێمە ئامادەین نیوەی هەلگرین، وەك حکومەت دەعمی بکەین، بەڵام ئێمە لەوە زیاتر دەکەین، جا تۆ تەسەور دەکەیت غەدر لە هاوولاتیان دەکەین پارە وەرگتنی کارەبا بۆ ئەوەیە دەستیپێوەبگیرێت‌و رێنوێنی بکەین. ئێستا لەبەر ئەوەی قیمەتەکەی کەمە، حساب بۆ وەحدەکان ناکەین، لەبەرنامەماندایە کارەبا بکەینە کارت، لەوانەیە لەکابینەی شەشدا جێبەجێبکرێت.

رۆژنامە : بەپێی راپۆرتی دەستەی وەبەرهێنان، زیاتر لە 7 ملیار دۆلار لە هەولێر خراوەتە گەر، بەڵام لەدهۆك تەنیا 15 ملیۆن دۆلارو لەسلێمانیش یەك ملیارو 550 ملیۆن دۆلارە، بۆچی سلێمانی وا دواکەوتووەو کەمتر گرنگی پێدراوە؟

ـ هیچ پەیوەندی بە حکومەتی پارتی‌و یەکێتییەوە نییە، وەبەرهێن لەشوێنێك پارەکەی دەخاتە گەڕ، کە قازانجی لێبکات، دەبێت زەمینەی بۆ خۆش بکەیت، وەبەرهێنان لەسلێمانیش هەیە.

رۆژنامە : بەڵام بەراورد بە هەولێر، هەولێر شەش ئەوەندەیە، بۆچی وا کەمە؟

ـ هەولێر پایتەختە، لەوانەیە درێژکراوەی ساڵانی دیکە بوبێت، کە لەئیدارەی هەولێر کراوە، لەوانەیە ئیدارەی سلێمانی بارودۆخی وای نەبوبێت، ئەم ململانێییەی کە ئێستا دەکرێت، وەبەرهێن هاننادات لێرە وەبەرهێنان بکات، ئەمە دەبێتە مایەی غەدرکردن لەشاری سلێمانی، لەوانەیە ئێستا درك بەوە نەکرێت، ئەو ململانێ توندەی لەسەر جادەکان هەیە، وادەکات وەبەرهێنەر نەیەتە سلێمانی، دەڵێت ئەگەر حاڵەتی شارەکە وابێت، بۆ نەچم لەهەولێرو دهۆك بیکەم کە ئارامیی زیاتری تێدایە؟

رۆژنامە : کەواتە بۆچی هەموو قاعیدەو قەواعیدی یەکێتی لەسلێمانی دابەزیون‌و هەڵمەتەکەیان گەیاندووەتە ئێستا، لەکاتێکدا لەهەولێرو دهۆك وەك خۆت وتت هەستدەکەین ئارامیی زیاتر هەیە؟

ـ ئەوە لیستی گۆڕانە.

ڕۆژنامە: بۆ حکومەت ئەو ئارامییە ناپارێزێت؟

ـ ئێمە ئارامیمان پاراستووە، ئێمە پێش ئەوەی کە لیستی گۆڕان بێتە پرۆسەکەوە، هەڵبژاردنی دیکە هەبووە، بۆ ئەوە نەبووە، ئەمە بەڵگەی چییە، ئەگەر ئێمەین وەك یەکێتی بۆ لەساڵەکانی دیکە نەبووە؟

ڕۆژنامە: ئەوە بەڵگەی ئەوە نییە کە ئۆپۆزسیۆنێکی کارا پەیدا بووەو دەیەوێت بێتە پێشەوەو کەمتر قبوڵدەکرێت؟

ـ چوار حیزبەکەش ئۆپۆزسیۆنن، لیستەکانی دیکەش ئۆپۆزسیۆنن، بۆ لیستی گۆڕان وانو خەڵکانی دیکە وا نین؟

ڕۆژنامە: بەڵام چۆن ئۆپۆزسیۆنێك؟

ـ خۆ لە لیستی گۆڕان وجودی زیاتر هەبووە، کورسی زیاتری هەبووە، ئەوە وەك حەقێکی سروشتی هەموومان بۆمان هەیە بەشداربین لەبڕیاردا، بەڵام بەشێوە ئسوڵییەکەی، نەك بەشێوەی ڕەتکردنەوەی تەواو، ئەوەی لەسلێمانی هەیە، زیاتر لەناو یەکێتیدا ڕوویداوە، قورسایی یەکێتیش زیاتر لەسلێمانییە، ئەم ڕەوتەش کە دروستبووە، زیاتر لەچوارچێوەی ئەم ناوچەیەدایە، بۆ

ئەوەش لیستی گۆڕان دەستپێشخەرە نەك ئێمە. من وەك حکومەت جارێك تەحدیدی ڕۆژەکەی نەکرابوو، ئێوە وتتان کارمەند دەردەکرێت، بەڵام تەحەدا دەکەم هیچ کارمەندێك دەرکرابێت.

ڕۆژنامە: کەواتە بۆ ئەوەی کە خەڵك لەسەر بیروڕای جیاواز دەکراوە، تۆمەتە؟

ـ لە حکومەت یەك کارمەند لەسەر بیروباوەڕ لەسەر لیستی گۆڕان دەرکرابێت لەتۆ زیاتر دیفاعی لێدەکەم، بەڵام لەپۆستێك پۆستی منو یەکێتی بێتو لەشوێنێك بێت بۆ حکومەت ئیش نەکات لەو پۆستە لایدەبەم. کاتێك وەزارەت تەشکیل دەکرێت، هەرکەسێك خەڵك خۆی لەو وەزارەتە دادەنێت، ئەگەر یەکێتی نەبێت من لەو پۆستە دانانرێم.

ڕۆژنامە: قسەت ڕاستە، هیچ بەڵگەیەکی نووسراو نییە، کەواتە زۆر بە لێزانانە خەڵکتان دەرکردووە؟

ـ هیچ بەڵگەیەك نییە بۆ خەڵك دەرکردن. خۆم بە شەخسی بزانم شتی وا هەیە، قەت قبوڵی ناکەم.

رۆژنامە: بابچینە سەر مەسەلەیەکی دیکە، ماوەیەك لەمەوبەر حکومەت وتی 25 هەزار کەس دادەمەزرێنین، لەپارێزگای سلێمانیش دەستکرا بە ناونووسین، نزیکەی 2 هەزار کەس ئەوانە دادەمەزرێن؟

ـ نا، بە پارێزگاریشم وتووە، دامەزراندن بە ئسوڵە، دامەزراندن ئەوەیە هەر وەزارەتێك خەڵك دەچێت بۆی، میلاکەکەی بۆ دانراوەو ئەنجومەنی وەزیران موافەقەتی لەسەر دەکاتو پێیدەوترێت معامەلە بکات. لەفەرمانگەکەی خۆی دادەمەزرێت.

ئەوەی ئێستا کراوەو ئیستیمارەیەکیان بە 500 دینار بڵاوکردۆتەوە، پڕی بکاتەوەو دادەمەزرێت، شتی وا نییە.

رۆژنامە: بە بۆچوونی تۆ بۆچی ئەمە کراوە؟

ـ لەگەڵ کاك دانا قسەمکردووەو چارەسەرمکردووە، وتم واناکرێت، خۆ هەر ئەمجارە دامەزراندن نەبووە، هەموو ساڵێك خەڵکمان دامەزراندووە، بەڵام لەرێگەی وەزارەتەکەوە.

رۆژنامە: کەواتە پارێزگا دەسەڵاتی ئەوەی نییە کە خەڵك دابمەزرێنێت؟

ـ دەبێت لەچوارچێوەی پلانێکدا بێت، میلاکی وەزارەتەکان نادرێتە پارێزگا، لەهەولێر ئەمە بووە، لەدهۆك بووە، بەڵام پارێزگار دەسەڵاتی هەیە بەپێی میلاکی پارێزگاکەی.

رۆژنامە: ئێستا کۆمەڵێك خەڵك بە تەنسیب نێردراونەتە فەرمانگەکان، ئەوانە چی لێدەکەن؟

ـ وتوومانە موباشەرەیان پێ مەکەن. ئەگەر تازەبووبن، موباشەرەیان پێ ناکەن . وەزارەتی دارایی رێنمایی دەرکرووە بۆ هەموو وەزارەتەکانو فەرمانگەکانی سلێمانی، پێیان وتراوە ئەگەر ئەنجومەنی وەزیران موافەقەتی لەسەر نەکردبوو، لەوەزارەتی دارایی پارەکەی بۆ دانانرێتو دانامەزرێت.

رۆژنامە: باسی ئەوەت کرد، بۆ لەسلێمانی وایە بۆ لەهەولێر وا نییە، ئەمە ئەوە ناگەیەنێت کە سلێمانی پێشتر پشتگوی خراوەو وەك هەڵمەتی هەڵبژاردن بۆ ئاشتکردنەوەی خەڵکەکە، بەتایبەت یەکێتییەکان بۆ نموونە زیاتر لە 1000 خوێندکاری زانکۆ هەریەکەیان 100 هەزار دینارتان پێداون؟

ـ یەکەمجار 1000 بوونو دوایی وتیان زیاترن، 250مان زیادکرد، وتیان کۆمەڵێك خوێندکاری هەژار هەن، بۆ کاتی تاقیکردنەوەکان ئەوەمان خەرج کرد.

ڕۆژنامە: ئەی لەهەولێرو دهۆك هەژار نییە؟

ـ لەسلێمانی هاتنو پێشنیازیان کرد بۆ خۆیان ئەمەشمان لەسەر بودجەی حکومەت کردووە.

ڕۆژنامە: ئەی ئەوانی دیکە خوێندکار نین؟

ـ ئەوانەی هاتونەتە لای من، هەندێك شت هەیە لەدهۆك دەکرێتو لەسلێمانی ناکرێت

ڕۆژنامە: ئەمە دڵنەوایی خەڵکی سلێمانی نییە؟

ـ دەکرێت لەمە زیاتر بکرێت بۆ سلێمانی. ئەوەی لەتوانامانـدا بووە درێغیمان نەکردووە، بەڵام باردۆخی سلێمانی ململانێکانی وای لێکردووە جار هەیە دوابکەوێت شەڕی ناوخۆ کاریگەریی خۆی جێهێشتووە، نەبونی میزانییە کاریگەری خۆی هەیە زۆری سەرچاوەی بڕیاردان، سەردەمانێك لەسلێمانی تا بڕیارێك دەردەچوو، دەبوو 3ـ 4 لایەن موافەقەتی لەسەر بکردایە، لەهەولێر یەك بڕیاردەر هەیە.

ڕۆژنامە: ئێستا ئەوە نەماوە؟

ـ ئینشائەڵڵا نامێنێت، ئەگەر بەرچاومان ڕونتربێتو یەك بڕیاردەرمان هەبێت، باشترە لەوەی تەرەدوت هەبێتو سەرچاوەکانی بڕیار تێکبدرێت؟

ڕۆژنامە: ئەم گرفتە لەناو یەکێتیدا بووە یان لەناو حکومەتدا؟

ـ ئیدارەی یەکێتی کێ بووە، ئەوانەی قیادەی یەکێتی بوون، لەحکومەتیشدا بوون بۆ ئەوانەی جیابونەتەوە شەریك نەبوون لەبڕیار یان خاوەن بڕیاری ڕاستەقینە نەبوون، ئەوانە لەکوێ بوون کە کابینەکان پێکهێنراون؟

ڕۆژنامە: کەواتە کێشەکانی ناو حیزب کاریگەریی لەسەر پرۆژەکانی حکومەت هەبووەو زیانی بە خەڵك گەیاندووە؟

ـ بەڵێ

رۆژنامە: وەك جێگری سەرۆكی حكومەت سەردانی بنكەكانت كردبوو لەهەولێر، لەچاوپێكەوتنی ئاوێنەدا وتووتە بۆ ئەوە بووە بزانم چییان دەوێت، هیچ داواكارییەكیان هەبووە؟

- هیچ داواكارییەكییان نەبووە، پێمخۆشە ئەو بارودۆخەی دژایەتی كردنە بگۆڕین‌و لەناو خۆماندا وازیلێبهێنین، یەكتر قبوڵ بكەین‌و گوێ لەیەكتر بگرین، زیادەڕەوی لەبۆچوونی خۆماندا نەكەین چونكە قابیلی گۆڕانە. ئێوە دەڵێن گۆڕان، ئێوەش قابیلی گۆڕانن، دەبێت ئێوەش بگۆڕێن، دەبێت گۆڕان لەخۆتانەوە دەسپێبكات، ئەگەر خۆتان گۆڕانتان نەكرد، ناتوانن گۆڕان بەخەڵك بكەن، ئایا ئێوە گۆڕاون، ئەو برادەرانە گۆڕاون سیستمەكە گۆڕاوە؟

رۆژنامە: ئەوان دەیانەوێت بیگۆڕن.....

- ئەو مەبدەئە گرنگە، دەبێت گۆڕان لەخۆتەوە دەستپێبكەیت. كاتێكیش چوومە لای بنكەی گۆڕان‌و سەردانی بنكەكانی دیكەشم كردووە، لەهەولێر وەك هەڤاڵانی جاران قسەمان كردووە، وتم لەسلێمانیش

سەردانیان دەكەم فیكرەكە لەسلێمانی بوو، بەڵام فریانەكەوت كە من چوومەتە لایان بۆ ئەوە بووە نیازێكی پاكی نیشان بدەین، كە من وەك حكومەت بێلایەنم‌و زەمینەش بۆ هەموویان فەراهەم بكەین‌و ململانێ بكەن، خەڵك نەترسێت سەركەوتنی ئەم پرۆسەیە بەدەستكەوتێكی باش بۆ دیموكراسی دەزانم. من پێمباشە ئۆپۆزسیۆن هەبێت، ململانێی دیموكراسی هەبێت جار دوای جار زیاتر پێش دەكەوین.

رۆژنامە: باست لەسوودی ئۆپۆزسیۆن كرد، بەبڕوای چاودێران ئەو ئۆپۆزسیۆنەی دروستبووە، كاریگەریی باشی هەبووە، لای ئێوەش وایە؟

- هەم سوودی هەبووە هەمیش زیان، سودی ئەوەیە كە هەموومان كەوتوینەتە خۆمان ئیشی باش بكەین، زیانیشی هەبووە كە هەندێكجار شكاندنەكە گەیشتۆتە ئێسقان.

بڵاوكراوەكانی مەكتەبی بیروهۆشیاری
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان
ساڵانی (2008 ـ 2009)

ژ	ناوی بڵاوكراوە	ناوی نوسەر	ساڵی دەرچوون
.251	هەرێمی كوردستان و توركیا	مامۆستا جەعفەر	2008
.252	پارتی سۆسیال دیموكراتی سویدی	عوسمان حەمە رەشید گورون	2008
.253	جلال الطالباني رجل القرار	حوار مع الفضائية العراقية	2008
.254	لەكیبە هاردییەوە بۆ گۆردن براون	سلێمان عەبدوڵڵا یونس	2008
.255	دەسەڵاتی دادوەری	گۆران ئازاد حەمە گەمحان	2008
.256	جەنگی دەرونی	ئاراس فەریق زەینەڵ	2008
.257	كركوك بموجب احصاء عام 1957	قسم البحوث واستطلاعات الرأي	2008
.258	مام جەلال جێگری سەرۆكی سۆسیالیست ئینتەرناسیۆنال (ی. ن. ك) ئەندامی هەمیشەیی	مەكتەبی بیروهۆشیاری	2008

.259	گۆڤاری نۆڤین ـ 13 ـ		2008
.260	پرۆژەی قانونی بەگژداچوونەوەی گەندەڵی	كاوسێن بابەكر	2008
.261	دەروازەیەك بۆ پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان	د. ئەنوەر محەمەد فەرەج	2008
.262	كردستان والسياسة السوفيتية في الشرق الأوسط	تأليف: فاضل رسول ترجمة: غسان نعسان	2008
.263	ئاشنابوون بەسۆسیال دیموكراتی	كارزان كاوسێن	2008
.264	جیهانێكی دادپەروەر شیاوە	كارزان كاوسێن	2008
.265	لێپرسراوێتی و خۆشگوزەرانی هاوبەش	كارزان كاوسێن	2008
.266	پێ بەپێی مێژوو بەرەو بەهەشت	كاوسێن بابەكر	2008
.267	كردستان والحقوق القومية للتركمان	د. مكرم الطالباني	2008
.268	قەیرانەكانی دیموكراسی	نووسینی: رالف دارن دۆرف و. لەئەڵمانییەوە: ئیسماعیل حەمەئەمین	2008
.269	قضية إبادة الأرمن امام المحكمة أو قضية طلعت باشا	ترجمة: غسان نعسان مراجعة: ماموستا جعفر	2008

270.	ئیرلەندای باکوور	سلێمان عەبدوڵلا یونس	2008
271.	ناوچەکانی ململانێ لەنێوان کوردو حکومەتەکانی عیراقدا	هەورامان کەمال میرزا عەبدوڵلا تاریق رەئوف محەمەد	2008
272.	نوروز عيد الأمجاد ومفخرة الأحفاد	د. احمد عبدالعزيز محمود	2008
273.	الكرد في تجارب الأمم وتعاقب الهمم	د. احمد عبدالعزيز محمود	2008
274.	نیچەو مەسیحیەت	و: لەفارسییەوە: مەسعود بابایی	2008
275.	مێژووی قەدەغەکردنی کتێب لەکتێبخانەی گشتیی کەرکوکدا	حەمەدیان	2008
276.	علميني يا كركوك كيف ابكيك	محمد شوان	2008
277.	چوار رۆژ لەکوردستانی ئازاددا	موکەرەم تاڵەبانی	2008
278.	مسألة إبادة الأرمن امام المحكمة ـ الطبعة الثانية	ترجمة: غسان نعسان مراجعة: ماموستا جعفر	2008
279.	پرۆژە یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی	سمکۆ ئەسعەد ئەدهەم	2008
280.	یەکگرتووی ئیسلامی لەنێوان ئیسلامیبوونو نەتەوەییبووندا	بەختیار عبدالرحمن	2008

281.	پیسبوونی بینینو کاریگەری لەسەر رەفتاری کۆمەلایەتی	هەوراز محەمەد	2008
282.	شارەزوورو لوڕستانی باکوور	د. حسام الدين نەقشبەندی	2008
283.	خانی ـ شاعیرو بیرمەند، فەیلەسوفو سۆفی	پرۆفیسۆر. د. عیزەدین مستەفا رەسوڵ	2008
284.	زاراوەکانی کۆنفرانس	نەجاتی عەبدوڵلا	2009
285.	دەرکەوتنی رێکخراوی قاعیدە لەکوردستانی عیراقدا	یوسف گۆران	2009
286.	سیاسەتی شیعەکان دەرهەق بەکەرکوکو فیدراڵی	ئارام رەفعەت	2009
287.	مشكلة تقييد السلطة السياسية بالقانون	زانا رؤوف حمەکریم	2009
288.	یاسای پارێزگا رێکنەخراوەکان لەهەرێمێکدا	و. خەلیل عەبدوڵلا	2009
289.	سجالات عربية كردية	د. هەڵکەوت حکیم	2009
290.	ئیدارەی کوردی ئاستەنگو ئاسۆی گەشەکردن	مامۆستا جەعفەر	2009

.291	سۆسیال دیموکراسی (مێژوو، تیۆری، ڕەخنە)	د. ئەکرەمی میهرداد	2009
.292	بیر ـ ئاوەز ـ زمان	فوئاد عەبدولڕەحمان	2009
.293	مدينة إله القمر	تأليف: تمارا . إم. غرين ترجمة: عبدالرزاق محمود القيسي	2009
.294	ئەستێرەی سوور ـ بەشی یەکەم	بوار نورەدین	2009
.295	ئەستێرەی سوور ـ بەشی دووەم	بوار نورەدین	2009
.296	لەبارەی کوردو عیراق و چەند پرسێکی فکری و سیاسییەوە	نووسینی: شاکر نابولسی و: عەدالەت عەبدوڵڵا	2009
.297	هاریکاری نوێ	و: کارزان کاوسێن	2009
.298	کاریگەری مافە سروشتییەکان لەسەرهەڵدانی شۆڕشدا	سەمەد زەنگەنە	2009
.299	مێژووی بیری کوردی	مامۆستا جەعفەر	2009
.300	بایەخی جیۆپۆلۆتیکی نەوتی پارێزگای کەرکوک	تارق کاکە ڕەش	2009
.301	گەشتنامەی ئەسفەهانی بۆ ناوچەی شنۆو ورمێ و ڕەواندوز	و. لەئەڵمانییەوە: ماکسیمیلیان بیتنەر پێشەکی و پێداچوونەوە: مامۆستا جەعفەر	2009

.302	کۆمەڵگەی مەدەنی مێژوویەکی ڕەخنەگرانە	کامیل محەمەد قەرەداغی کردوویەتی بە کوردی	2009
.303	بەرگریکردنمان لە قەڵای هەولێر ساڵی 1990	عبدالرقيب يوسف هەینی قادر	2009
.304	تاڵەبانی و جۆرج واشنتۆنی عیراق	خەلیل عەبدوڵڵا	2009
.305	دە پرسیاری کۆمەڵناسی	ن: جوێل شارۆن و: هێمن شەریف	2009